

- O se ke wa nošetša lone le mehlare ya gago kudu.
- Hlatswa koloi ya gago bjanyeng. Se se tla nošetša lone ya gago ka nako ye tee.
- Lekola dipompi le mathompo ka moka ge e ba a dutla, mme o a bege le semeetseng.
- Tšea meetse a pula go tšwa ka ditankeng tšeo di beilwego ka fase ga dilatase gore o nošetše.
- Šomiša "mokgwa w ago nošetša ka go rotha". Se se hlohleletša mokgwa wa modu wa go tsenelela e lego seo se feleletšago se dira mehlare ya go tia.
- Ge o šomiša dintšharantšhara, netefatša gore o nošetša mehlare e sego ditselamaoto.

Ge o nyaka tshedimošo ya tlaleletšo, etela: www.dwaf.gov.za
goba leletša: 0800 200 200
Dikeletšo tša go Boloka Meetse

GO BOLOKA MEETSE
DIINTASETEING, DIKGWEBONG LE DIKOLONG



water affairs

Department:
Water Affairs
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA#

- Phema go nošetša ka matšatši a phefo ka ge meetse a moyafala gabonolol!
- Šomiša "meetse a mapududu". A ke meetse a go tšwa ka khitšhini ya gago, ka bohlapelong ao a šomišwago gape ka serapaneng.
- O se ke wa nošetša lone le mehlare ya gago kudu.
- Hlatswa koloi ya gago bjanyeng. Se se tla nošetša lone ya gago ka nako ye tee.
- Lekola dipompi le mathompo ka moka ge e ba a dutla, mme o a bege le semeetseng.
- Tšea meetse a pula go tšwa ka ditankeng tšeo di beilwego ka fase ga dilatase gore o nošetše.
- Šomiša "mokgwa w ago nošetša ka go rotha". Se se hlohleletša mokgwa wa modu wa go tsenelela e lego seo se feleletšago se dira mehlare ya go tia.
- Ge o šomiša dintšharantšhara, netefatša gore o nošetša mehlare e sego ditselamaoto.

Ge o nyaka tshedimošo ya tlaleletšo, etela: www.dwaf.gov.za
goba leletša: 0800 200 200
Dikeletšo tša go Boloka Meetse

GO BOLOKA MEETSE
DIINTASETEING, DIKGWEBONG LE DIKOLONG



water affairs

Department:
Water Affairs
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA#

- Tima phahlo ya meetse ka morago ga dinako tša mošomo le mafelelong a beke. Dikolo tša go dira se di bolokile tšhelete ya go fihla go R5 000 go tšhupamolato ya meetse ngwaga wo mongwe le wo mongwe.
- Le se šomiše mathompo go hlatswa meša le mafelo a go batwa goba a go alwa ditena. Šomišang pakete le leswielo.
- Lekolang keelameetse ya lena ge eba ga e dutle nako le nako.
- Hlokomelang ditlabakelo tša ntlwana ya boithomelo le dibe efe nako le nako. Dibe efe di swanetše go falatša nako ya metsotswana ye 2 – 4 fela, mme tša meroto e be metsotswana ye 6 – 8

Go Boloka Meetse ka Gae

- Pompi ya go rotha ((lerothi le tee ka motsotswana) e lobiša meetse a dilitara tše 30 ka iri. Se se hlaološa gore le lobiša meetse a dilitara tše 10 000 ngwaga wo mongwe le wo mongwe!
- Ge o swanetše go hlapa, tšhela meetse a mannyane goba le hlape ka meetse a mafee.
- Tswalela pompi ge o hlapa meeno a gago. Se se boloka meetse a go fihla go dilitara tše 20
- Tswalela pompi ge o kota ditedu. Se se boloka meetse a go fihla go dilitara tše 45.

- se ke wa tšokotša digalase le dithipa ka meetse a go ela. Phema go hlatswa merogo ka meetse a go ela. Šomiša sebjana go dira se, meets a ka šomišwa go nošetša ka morago ga fao.
- Go lekola ge e ba go na le go dutla ga dintlwana tša boithomelo, tšhela marothi a se makae a tae ya dijo ka tankeng ya gago. Ge mmala o ka nwelela ka gare ga sebjana, g ora gore go a dutla! Ntlwana ya boithomelo ya go go dutla e ka senya meetse a go fihla go dilitara tše 30 ka iri.
- Hlatswa koloi ya gago di dipakete tše pedi tša meetse. Se se ka boloka meetse a go fihla go dilitara tše 300 nako ye nngwe le ye nngwe ge o hlatswa koloi ya gago.
- Ruta bana gore ba se senye meetse mme o ba thwale ge go dirwa boitlwaetšo bja go boloka meets, go fa mohlala, go ba ruta go bala metara.

Go Boloka Meetse ka Serapaneng

- Nošetša serapana sa gago pele ga 10:00 mesong goba ka morago ga 16:00 mantšiboa fela.
- Phema go nošetša ka matšatši a phefo ka ge meetse a moyafala gabonolo!
- Šomiša “meetse a mapududu”. A ke meetse a go tšwa ka khitšhini ya gago, ka bohlapelong ao a šomišwago gape ka serapaneng.

- Tima phahlo ya meetse ka morago ga dinako tša mošomo le mafelelong a beke. Dikolo tša go dira se di bolokile tšhelete ya go fihla go R5 000 go tšhupamolato ya meetse ngwaga wo mongwe le wo mongwe.
- Le se šomiše mathompo go hlatswa meša le mafelo a go batwa goba a go alwa ditena. Šomišang pakete le leswielo.
- Lekolang keelameetse ya lena ge eba ga e dutle nako le nako.
- Hlokomelang ditlabakelo tša ntlwana ya boithomelo le dibe efe nako le nako. Dibe efe di swanetše go falatša nako ya metsotswana ye 2 – 4 fela, mme tša meroto e be metsotswana ye 6 – 8

Go Boloka Meetse ka Gae

- Pompi ya go rotha ((lerothi le tee ka motsotswana) e lobiša meetse a dilitara tše 30 ka iri. Se se hlaološa gore le lobiša meetse a dilitara tše 10 000 ngwaga wo mongwe le wo mongwe!
- Ge o swanetše go hlapa, tšhela meetse a mannyane goba le hlape ka meetse a mafee.
- Tswalela pompi ge o hlapa meeno a gago. Se se boloka meetse a go fihla go dilitara tše 20
- Tswalela pompi ge o kota ditedu. Se se boloka meetse a go fihla go dilitara tše 45.

- se ke wa tšokotša digalase le dithipa ka meetse a go ela. Phema go hlatswa merogo ka meetse a go ela. Šomiša sebjana go dira se, meets a ka šomišwa go nošetša ka morago ga fao.
- Go lekola ge e ba go na le go dutla ga dintlwana tša boithomelo, tšhela marothi a se makae a tae ya dijo ka tankeng ya gago. Ge mmala o ka nwelela ka gare ga sebjana, g ora gore go a dutla! Ntlwana ya boithomelo ya go go dutla e ka senya meetse a go fihla go dilitara tše 30 ka iri.
- Hlatswa koloi ya gago di dipakete tše pedi tša meetse. Se se ka boloka meetse a go fihla go dilitara tše 300 nako ye nngwe le ye nngwe ge o hlatswa koloi ya gago.
- Ruta bana gore ba se senye meetse mme o ba thwale ge go dirwa boitlwaetšo bja go boloka meets, go fa mohlala, go ba ruta go bala metara.

Go Boloka Meetse ka Serapaneng

- Nošetša serapana sa gago pele ga 10:00 mesong goba ka morago ga 16:00 mantšiboa fela.